

LEFAPHA LA THUTO LA GAUTENG
DITLHATLHOBO TSA MAKGAOLAKGANG

POSSIBLE ANSWERS FOR : SETSWANA PUO YA NTLHA
SEEMOGODIMO
(Pampiri ya Ntlha)

KAROLO YA A

POTSO 1
TEKATLHALOGANYO

- | | | |
|--------|--|-----|
| 1.1 | Lekolwane le le katogileng monyo./ o moleele / o motelele | (2) |
| 1.2 | a iphua mo mošaweng o o botsididi./ a tshologa sethito | (2) |
| 1.3 | E tobekane go gaisa metsi a mogobe./ a tswa ntlo ka fa a e pota ka fa / pelo e tobekane | (2) |
| 1.4 | Go bona ngaka gonne mmaagwe a ne a lwala./ go ya go bona ngaka | (2) |
| 1.5 | Setlhabi sa matswalo. | (2) |
| 1.6.1 | A kgobile kgetse / a iketlile./ a ikgatolositse bolwetse jwa ga mogatse | (2) |
| 1.6.2 | E ne e le nako ya beke tse tharo mmaagwe a lwala. | (2) |
| 1.7 | Pholo e tshumo / pholo/ leina la pholo / pholo ya gaabo Semenog | (2) |
| 1.8.1 | A garoga letswalo go e bona e eme o ka re e a tuba./ tlhola / tshoga | (2) |
| 1.8.2 | A gakgametse gore yona e setse jang mo gae ka tse dingwe di ile go fula kwa Mmanaane.
A tlhakatlhakana maikutlo | (2) |
| 1.9 | Go epela marapo le meteme (gonne fa di ka metswa di tla bolaya motlhape. | (2) |
| 1.10.1 | Go ikhutsa./ go repa / go fodisa/ maoto | (2) |
| 1.10.2 | Go tshabela mathata./ go katoga dilo tse di mo utliwasang botlhoko | (2) |
| 1.10.3 | Go tshoga. | (2) |
| 1.10.4 | Go e gapela kwa lesakeng./ go e kopela / go e lebisa/ go e isa | (2) |

MADUO A KAROLO YA A: [30]

KAROLO YA B

POTSO 2
DITSHOSOBANGO

- 2.1 Banna ba ne ba ya go tsoma tau e e neng e letse e thasetse dikgomo mo lesakeng. Dintšwa di ne tsa ba thusa thata go dupelela kwa e leng teng. Ba e fitlhetse mo sekgweng, gaufi le letsha la Lehututu mme monna mongwe go twe Kunyane a e bolaya ka go e tlhaba ka lerumo mo pelong. (Ntlha ya matsapa fa ngwana a kopoletse temana.) [10]

KGOTSA

- 2.2 Ntshimane le Morwesi ba ne ba ratana ka lorato la oka swa nka go ja. Ntshimane o ne a mo jela nala fela fa batsadi ba gagwe le ba ga Morwesi ba seyo mo gae. Puo ya batho ba motse e ne e le gore ngwaga ona ga o kitla o fela morwesi a sa bona ngwana. Fela keletso ya bona e iteile sefeloletse. (Ke ditshupetso fela. Moithuti a ka sosobanya ka mokgwa mongwe le mongwe. A dirisa mafoko a gagwe.)

MADUO A KAROLO YA B: [10]

POTSO 3
TIRISO YA PUO

- 3.1.1 Monna o ne a bua kgomo e e nonneng. (2)
- 3.1.2 Lebala la setlhopha sa Bafanabafana le lentle. (2)
- Lebala la mmala / lefelo (2)
- 3.2.1 Motse o, o jelwe ke molelo. (2)
- 3.2.2 Molamu o mogolo o robegile/ molamu o, o mogolo (2)
- 3.3.1 Lotlhe lo tla bua kgomo (2)
- 3.3.2 O setse ka sona susi fela. (2)
- 3.4.1 leba – O ne a leba kwa godimo./ labella / lebelela (2)
- 3.4.2 tshotlego – Tshotlego e jesa maswe (2)
- 3.5.1 O boetse dikgomo kwa kgakala (2)
- 3.5.2 Ke feditse ka gore go siame. / konesetsa / konoseditse (2)
- 3.6.1 Owaii! O ithaa a re ke mang? (2)
- 3.6.2 Ija! Motho ga a itsiwe e se naga! (2)
- 3.7.1 O simolotse go mmona fa mothwaneng wa gagwe./ mothonyana / mothwana (2)
- 3.7.2 Mokwadinyana yole o siame. (2)
- 3.8.1 Leitlho le le nosi le tshabelwa ke dilabe. (2)
- 3.8.2 Ina lebe seromo le a roma. (2)

- 3.9.1 Modiriso – pego. (2)
 3.9.2 Modiriso – kgonego. (2)
[40]

- 3.10.1 O tla itheetsa pele a bua. (2)
 3.10.2 Fa o itlotla, o tla nna motho wa mmatota. (2)
[40]

POTSO 4

- 4.1.1 A bua ka lentswe le tletse tshotlo.
 4.1.2 Le nna ga ke itse, mme ke gopola fela jalo. / le nna ga ke itse, mmeke gopola jalo fela
 4.1.3 Monna yo mokhutshwane o rema setlhare. / go mokhutshwane monna, o rema setlhare
 4.1.4 O gorogile ka Mahube a naka tsa kgomo.
 4.1.5 O simolotse go utlwa lentswe la gagwe leng? O simolotse leng go utlwa lentswe la gagwe **[10]**
 4.2 A✓ ubuga,✓ mme a re.“A✓ leno ga se legae la dikhutsana?”✓ A✓_botsa a kgwa mowa ka go sisa pelo✓. Ka✓ ribega sefatlhego,✓ mo tihaloganyong,✓ ka batla karabo e e lolameng. ✓ **[10]**

MADUO A KAROLO YA C: [60]

MADUOOTLHE: [100]